



ADITON d.o.o. Banja Luka
Društvo za reviziju i poresko savjetovanje

**IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
UDRUŽENJA GRAĐANA
“BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA”
"TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH"
ZA 2014. GODINU**

– rukovodstvu Udruženja

B.Luka, maj 2015.g.

S A D R Ž A J

	Str
MIŠLJENJE REVIZORA	3
1 PRAVNI I DRUGI OSNOVI	17
2 OPŠTI PODACI O UDRUŽENJU	18
3 POVEZANE STRANE	19
6 DOKUMENTACIJA I RAČUNOVODSTVO	19
5 RAČUNOVODSTVENE POLITIKE	20
6 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	22
7 POTENCIJALNA SREDSTVA I POTENCIJALNE OBAVEZE	29
8 PORESKI RIZICI	34

Društvo za reviziju i poresko savjetovanje "ADITON" doo Banja Luka - Ul. V.Pelagića 24/26
Tel./faks.:+387 51 214-670 mobilni +387 65 522-723 ■ www.aditon.rs.ba ■ e-mail: aditon.doo@gmail.com
MBS 1-12461-00 ■ MBR 1954601 ■ JIB kod PU RS 4401613680003 ■ IB kod UIO 401613680003
Upisani i uplaćeni osnovni kapital 5.000 KM ■ Ž-R kod "NLB Razvojne banke" B.Luka br. 5620990001398361

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

UDRUŽENJE GRAĐANA "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH BANJA LUKA

- Rukovodstvu Udruženja

Uvod

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Udruženja građana „Borba protiv korupcije“ - Transparency International BiH Banja Luka koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja, uključujući i njihovo adekvatno i blagovremeno objavljivanje, odgovorno je rukovodstvo Udruženja. Ovo podrazumijeva ustrojavanje i vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija u skladu sa važećim zakonima Republike Srpske, uspostavljanje i funkcionisanje internih kontrola relevantnih za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, blagovremeno vršenje procjena imovine i kapitala, što je dio načela i principa sadržanih u Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Odgovornost rukovodstva podrazumijeva poštovanje važećih zakonskih propisa, uključujući zakone iz oblasti računovodstva, poreske i druge zakone relevantne za poslovanje Udruženja.

Rukovodstvo je odgovorno i za poštovanje internih odluka donesenih u skladu sa opštim aktom Udruženja, što uključuje obezbjeđivanje punog integriteta imovine.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed neregularnosti ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Pozitivno mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji koje je sačinila Uprava Udruženja prikazuju imovinsko i finansijsko stanje na dan 31. decembra 2014. godine i rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, na fer i istinit način, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Skretanje pažnje

Za iznos troškova koji se odnose na realizaciju ugovorenih donatorskih projekata, iz razgraničenih prihoda se vrši prijenos na tekuće prihode perioda iznos koji je jednak tim troškovima. Dio troškova koji se odnose na aktivnosti Udruženja, klasifikuju se kao opšti troškovi kancelarije i isti se ne raspoređuju na troškove koji se alimentiraju po ugovorenim projektima donatora. Ovi troškovi se finansiraju iz nenamjenskih donacija i ostalih prihoda Udruženja (prihodi od kursnih razlika, kapitalnih dobitaka od prodaje stalne imovine, kamata i sl.). Za iznos razlike između opštih troškova kancelarije i ostalih prihoda (nenamjenske donacije i dr.) potrebno je iskazati višak/manjak prihoda nad rashodima.

Broj: 66/15 – 21/15

Banja Luka, 26.05.2015. god.

Ovlašćeni revizor:

Mr Duško Daničić

BILANS STANJA

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2014. godine

-u konvertibilnim markama-

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Označka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
	A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)	001	89.418	38.101	51.317	27.758
1	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	0	0	0	0
10	1. Ulaganja u razvoj	003				
11	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
12	3. Goodwill	005				
14	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006				
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
2	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	89.418	38.101	51.317	27.758
20	1. Zemljište	009				
21	2. Građevinski objekti	010				
22	3. Postrojenja i oprema	011	89.418	38.101	51.317	27.758
23	4. Investicione nekretnine	012				
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013				
29	6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014				
3	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	0	0	0	0
30	1. Šume	016				
31	2. Višegodišnji zasadi	017				
32	3. Osnovno stado	018				
33	4. Sredstva kulture	019				
038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	0	0	0	0
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				

042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)	031	255.534	0	255.534	53.584
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	2.791	0	2.791	66
100 do 109	1. Zalihe materijala	033				
110 do 112	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036				
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	2.791	0	2.791	66
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)	039	252.743	0	252.743	53.518
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	4.532	0	4.532	4.271
200, dio 209	a) Kupci-povezana pravna lica	041				
201, dio 209	b) Kupci u zemlji	042				
202, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043				
210 do 219	g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044				
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	045	4.532	0	4.532	4.271
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046	0	0	0	0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	048				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049				

233 i 234	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052				
237	e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništanju	053				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	054				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	248.211	0	248.211	49.247
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	056				
241 do 249	b) Gotovina	057	248.211	0	248.211	49.247
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058				
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	059				
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060				
29	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061				
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)	062	344.952	38.101	306.851	81.342
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	063				
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	344.952	38.101	306.851	81.342

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)	101	0	0
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	0	0
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
306	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
dio 32	IV REZERVE (112+113)	111	0	0
321	1. Zakonske rezerve	112		
322	2. Statutarne rezerve	113		
330, 331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	114		
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	115		
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116		
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)	117	0	0
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	118		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119		
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	120		
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	121		
35	IX. GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)	122	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	123		
351	2. Gubitak tekuće godine	124		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)	125	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	127		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	128		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	129		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	130		
405	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		
	V. OBAVEZE (133+142)	132	306.851	81.342

41 osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)	133		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	134		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	135		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	136		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	137		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	138		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139		
418	7. Odložene poreske obaveze	140		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	141		
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	306.851	81.342
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	143	0	0
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	144		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	145		
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	146		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	147		
43	2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)	148	3.965	6.367
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	149		
431	b) Dobavljači–povezana pravna lica	150		
432 i 433	v) Ostali dobavljači	151	3.965	6.367
439	g) Ostale obaveze iz poslovanja	152		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	153		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	154	3	2.839
460 do 469	5. Druge obaveze	155	12.000	1.490
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	156		
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	157	614	303
481	8. Obaveze za porez na dobitak	158		
49 osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	159	290.269	70.343
495	10. Odložene poreske obaveze	160		
	G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)	161	306.851	81.342
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	162		
	Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)	163	306.851	81.342

Potisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH"
Emir Đikić

BILANS USPJEHA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01 do 31.12. 2014. godine

-u konvertibilnim markama-

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	I Z N O S	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
	I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)	201	608.090	573.657
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	0	0
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
602	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	0	0
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208		
612	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	608.090	573.657
	II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	616.341	570.236
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	24.801	27.439
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)	219	375.637	268.963
520 i 521	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	247.282	223.325
522 i 529	b) Ostali lični rashodi	221	128.355	45.638
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	126.932	76.414
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)	223	10.378	16.549
540	a) Troškovi amortizacije	224	10.378	10.417
541 do 549	b) Troškovi rezervisanja	225		6.132
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	76.332	179.714

555	7. Troškovi poreza	227	413	246
556	8. Troškovi doprinosa	228	1.848	911
	B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)	229	0	3.421
	V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)	230	8.251	0
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI			
66	I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231		
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232	79	1.136
661	2. Prihodi od kamata	233		
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235	79	1.136
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237		
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	195	1.857
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	65	5
562	3. Negativne kursne razlike	241	130	1.852
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
564	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (231-238-230)	244	0	2.700
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) ili (238-229-231)	245	8.367	0
	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI			
67	I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	8.378	94
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	247	8.268	
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	110	94
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	11	2.794
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	258		2.584
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		

572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodatog materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		106
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	11	104
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)	268	8.367	0
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)	269	0	2.700
	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
68	I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja	271	0	0
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)	280	0	0
580	1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja	281		
581	2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
589	8. Obezvrjeđenje ostale imovine	288		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)	289	0	0
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)	290	0	0

690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	291		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289 +291-292-245-269-290)	293	0	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291-244-268-289)	294	0	0
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT			
	1. Poreski rashodi perioda	295		
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	296		
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	297		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297)	298	0	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)	299	0	0
	UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291)	300	616.547	574.887
	UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292)	301	616.547	574.887
723	O. Međuidivide i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	302		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	304		
	Obična zarada po akciji	305		
	Razrijeđena zarada po akciji	306		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	307	9.62	9.33
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	308	9.67	9.38

Potpisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH"
Emir Đikić

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

-u konvertibilnim markama-

Pozicija	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
2	3	4	5
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)	501	833.411	383.558
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502		
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	833.411	383.558
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)	505	608.779	564.827
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	238.858	296.556
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	366.191	266.178
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	59	2
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	3.671	2.091
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)	511	224.632	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)	512	0	181.269
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (314 do 319)	513		
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514	0	0
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
4. Prilivi po osnovu kamata	517		
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (321 do 324)	520	25.668	2.438
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	25.668	2.438
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (313-320)	525	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (320-313)	526	25.668	2.438
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 331)	527		
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528	0	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (333 do 338)	532	0	0
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (327-332)	539	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (332-327)	540	0	0
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)	541	833.411	383.558
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)	542	634.447	567.265
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)	543	198.964	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)	544	0	183.707
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	49.247	232.954
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)	548	248.211	49.247

Potpisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH"
Emir Đikić

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Za period koji se završava sa 31.12.2014. godine

Iznosi u KM

VRSTA PROMJENE U KAPITALU	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA							MANJINSKI INTERESI	UKUPNI KAPITAL
	Oznaka APD	Akcionarski i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Neraspoređeni dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita odlovinjskih tokova)	Akumulirani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	UKUPNO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 31.12.2012. god.	901	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Efekti promjena u računovod.polit.	902								
3. Efekti ispravke grešaka	903								
Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2012. odnosno 1.1.2013. g. (901 ± 902 ± 903)	904	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
5. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
6. Kursne razlike nastale po osnovu preračunafinansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
7. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908								
8. Neto dobitak / gubitak perioda priznati direktno u kapitalu	909								
9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	910								
10. Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
11. Stanje na dan 31.12.2013. g. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909-910 + 911)	912	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Efekti promjena u računov. politikama	913								
13. Efekti ispravke grešaka	914								
14. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12. 2013. /1.1.2014. god. (912 ±913 ±914)	915								
15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
16. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								
17. Kursne razlike nastale po osnovu preračunafinansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
18. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919								
19. Neto dobitak / gubitak perioda priznati direktno u kapitalu	920								
20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	921								
21. Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
Stanje na dan 31.12. 2014. g. (915 ± 916 ± 917 ± 918± 919 ± 920 - 921 + 922)		0	0	0	0	0	0	0	0

Potpisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH",
Emir Đikić

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA UG "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" / "TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH" ZA 2014. GODINU

1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI

Obavljanje ove revizije kao i odgovornost revizora i rukovodstva Udruženja, definisani su Ugovorom o obavljanju poslova revizije koji je zaključen 07.05.2015. godine između Udruženja građana "Borba protiv korupcije – Bosna i Hercegovina" / "Transparency international BiH" Banja Luka i Društva za reviziju i poresko savjetovanje "Aditon" doo Banja Luka.

Kako je uređeno Međunarodnim revizorskim standardima, prije otpočinjanja poslova revizije imali smo obavezu da se upoznamo sa osnovnim finansijskim pokazateljima značajnim za ukupne aktivnosti u godini za koju su sačinjeni finansijski izvještaji koji su predmet revizije, te sa promjenama u organizaciji, rukovođenju, finansiranju i osnovnim ciljevima Udruženja, ako ih je bilo. Takođe, morali smo da se upoznamo i sa osnovnim vrstama troškova koji su odobreni od strane nosioca finansiranja projekata i lica (projekt menadžera) kojima je povjerena njihova realizacija.

Poslovi revizije obuhvataju ocjenu informacija o poslovanju Udruženja sadržanih u obrascima finansijskih izvještaja koji su dostavljeni nadležnoj Agenciji.

Poštujući principe važeće profesionalne regulative, opšteprihvaćena pravila i Ugovor, reviziju smo obavezni izvršiti u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, tako da sve poslove planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Uvažavajući prirodu posla koje Udruženje obavlja i druga ograničenja postoji određeni neizbježni rizik da neka materijalno značajna greška ostane neotkrivena. Taj rizik je primjenom standardizovanih metoda uzorkovanja, inspekcije i analitičkih postupaka, po našem uvjerenju sveden na razumnu i dopustivu mjeru.

Želimo naglasiti da je za sastavljanje finansijskih izvještaja, uključujući i njihovo adekvatno i blagovremeno objavljivanje, odgovorno rukovodstvo Udruženja. Ovo podrazumijeva ustrojavanje i vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, uspostavljanje i funkcionisanje internih kontrola, izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih postupaka, te obezbjeđivanje pune zaštite materijalne imovine Udruženja i donatora.

Tokom revizije od rukovodstva nisu zahtijevana dodatna pojašnjenja u pisanom obliku u vezi objavljenih podataka iz finansijskih izvještaja, već su se na sva pitanja pojašnjenja dobila u usmenom razgovoru, bilo sa nosiocima pojedinih projekata, bilo od lica kojima je povjereno vođenje knjigovodstvenih evidencija.

Kako smo obavili reviziju finansijskih izvještaja i za godinu koja je prethodila godini za koju se revizija vrši, otklonjena su i pitanja u vezi početnih stanja, čime je i postupak revizije otpočet u skladu sa važećim postupcima koji se tiču rada revizora u kontinuitetu, tj. u više izvještajnih perioda.

Nakon izvršene revizije, pored revizorskog mišljenja, kako smo se i obavezali, sačinili smo Izvještaj o izvršenoj reviziji u kojem se, pored prikaza opštih informacija o osnivanju, organizaciji i osnovnim poslovnim ciljevima Udruženja, šire obrazlažu razlozi kojim smo se rukovodili prilikom izražavanja našeg mišljenja.

Kao dio procesa revizije, zahtijevali smo od rukovodstva pismenu potvrdu izjava koje su nam date u vezi sa revizijom.

Angažman je podrazumijevao uspostavljanje odgovarajuće saradnje sa angažovanim profesionalnim računovođom, što smo po našem uvjerenju u profesionalnom smislu i ostvarili.

2. OPŠTI PODACI O UDRUŽENJU

Kao nevladina organizacija "Transparency International BiH" upisan je u registar udruženja građana kod Osnovnog suda u Banjaluci dana 28.03.2001. godine pod brojem Rg-23/01 sa nazivom:

UDRUŽENJE GRAĐANA "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" odnosno "Transparency International BiH".

Prema Statutu osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su:

- organizovanje stručnih seminara, okruglih stolova i drugih oblika javnih rasprava i obuke;
- prikupljanje podataka o iskustvima suzbijanja korupcije;
- pripremanje prijedloga propisa i drugih dokumenata;
- širenje informacija o djelovanju udruženja putem štampanih, informativnih i drugih medija;
- obrada podataka o korupciji;
- prikupljanje i javno objavljivanje podataka o korupciji;
- saradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
- drugi oblici stručnog i savjetodavnog djelovanja.

U odgovarajući registar, kao lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja u godini za koju je izvršena revizija finansijskih izvještaja, upisan je:

- Emir Đikić, predsjedavajući Odbora direktora.

Kao lice koje je takođe suodgovorno za zakonitost i pravilnost poslovanja Udruženja u skladu sa Statutom je i

- Srđan Blagovčanin, izvršni direktor

Vođenje knjigovodstvenih evidencija, prema Ugovoru, povjereno je Agenciji za vođenje poslovnih evidencija „Libra”, čiji je vlasnik profesionalni računovođa Jadranka Volak diplomirani ekonomista, sa licencom sertifikovanog računovođe. Ovo lice se smatra odgovornim za uredno i ažurno vođenje propisanih poslovnih evidencija.

Originalna knjigovodstvena dokumentacija o poslovnim događajima koji su predmet ove revizije nalazi se u Udruženju, s tim da se kopije knjigovodstvenih i finansijskih dokumenata prosljeđuju angažovanoj knjigovodstvenoj agenciji.

Svoje finansijsko poslovanje u konvertibilnim markama "Transparency International BiH" obavlja preko transakcionog računa otvorenog kod "Nove banke" Filijala Banja Luka broj 555-007-00006307-57, dok se devizna plaćanja obavljaju preko računa otvorenog kod iste banke broj 555-110-10002468-91 sa matičnim brojem 01943740 i internom šifrom 006307.

Pored osnovnog računa Udruženje je otvorilo i podračune na kojima se prati priliv i odliv sredstava po pojedinačnim projektima.

Udruženje je registrovano i u Poreskoj upravi sa poreskim brojem: 4401564530009.

3. POVEZANE STRANE

Rukovodstvo je odgovorno za identifikovanje i objelodanjivanje povezanih subjekata i poslovnih događaja s tim subjektima. Ta odgovornost odnosi se na obavezu rukovodstva da primjenjuje odgovarajući računovodstveni sistem i kontrole radi obezbjeđenja odgovarajućeg identifikovanja poslovnih događaja s povezanim subjektima u računovodstvenim evidencijama i njihovog objelodanjivanja u finansijskim izvještajima.

Udruženje nema povezanih strana.

4. DOKUMENTACIJA I RAČUNOVODSTVO

Sva dokumentacija koja se odnosi na poslovanje u 2014. godini, uredno je numerisana sa oznakom projekta i rednim brojem računa.

Dokumentacija je u sjedištu Udruženja odložena po projektima, hronološki i po mjesecima, dok je u računovodstvu to učinjeno po vrstama poslovnih događaja - ulazni računi vezani za realizovane troškove, ugovori o obavljanju posebnih poslova i autorskih angažmana od strane zaposlenih i spoljnih saradnika, izvještaji poslovne banke o prometu žiro računa u KM i deviznog računa kao izvorni dokumenti, te interno sačinjene isprave kao što su obračuni plata, blagajnička dokumentacija i dr.

Arhiviranje dokumentacije uređeno je na način kako to zahtijevaju standardi i računovodstvena pravila.

Vođenje računovodstvenih evidencija povereno je uslužnoj organizaciji – profesionalnoj agenciji čiji je vlasnik računovođa sa licencom. Računovodstvo se vodi automatskom obradom podataka korišćenjem odgovarajućeg računarskog programa. Evidentiranje poslovnih promjena vrši se u okviru propisanog kontnog okvira.

5. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

5.1. Popis imovine, potraživanja i obaveza

U skladu sa osnovnim načelima iz Okvira za sačinjavanje i prezentaciju finansijskih izvještaja Međunarodnih računovodstvenih standarda i MRS 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja, svako lice koje ima obavezu da svoje evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši sravnjenje stvarnog i knjigovodstvenog stanja, tj. obavezu da izvrši cjeloviti popis imovine, potraživanja i obaveza. Kada su u pitanju udruženja i organizacije, u koju grupu se ubraja i Transparency International, tada se poslovi popisa svode na popisivanje materijalnih sredstava (kancelarijske i računarske opreme), novčanih sredstava, poreskih i obaveza prema zaposlenima, te poslovnim partnerima. Popis je izvršen u svemu u skladu sa uobičajenim pravilima iz Standarda uz sačinjavanje odgovarajućeg elaborata. Viškovi/manjkovi stalne imovine i inventara nisu utvrđeni.

Elaborat o izvršenom popisu je sačinjen u skladu sa obavezama koje je popisna komisija preuzela. U elaboratu se detaljno navode pozicije imovine, potraživanja i obaveza.

5.2. Osnov za priznavanje poslovnih promjena

Nematerijalna ulaganja i oprema

Nematerijalna ulaganja i oprema iskazuju se po osnovnom postupku, tj. istorijskoj vrijednosti, a to je nabavna vrijednost prema fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove nabavke te umanjena za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke.

Amortizacija

Obračun amortizacije opreme i druge imovine čija se vrijednost umanjuje protekom vremena korištenja, vrši se po linearnoj metodi u procijenjenom vijeku trajanja i u skladu sa amortizacionim stopama iz Zakona o porezu na dobit.

Potraživanja

Potraživanja se priznaju po nominalnoj vrijednosti. Na dan bilansa vrši se procjena naplativosti potraživanja. Procjenjivanje potraživanja se vrši indirektno putem ispravke vrijedosti, za iznos potraživanja za koji postoji mogućnost da se naplati u nekom budućem vremenu, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazani su po nominalnoj vrijednosti izraženoj u konvertibilnim markama, a na osnovu stvarnog stanja utvrđenog popisom.

Obaveze

Obaveze su iskazane u visini nominalne vrijednosti proistekle iz odgovarajuće poslovne transakcije, ugovora, propisa koji određuju poreske obaveze i dr., a u visini očekivane isplate po tom osnovu.

Obaveza je kratkoročna ako dospijeva za izmirenje do jedne godine, odnosno dugoročna ako dospijeva za izmirenje preko jedne godine od dana nastanka, odnosno od dana bilansiranja.

Prihodi

Prihodi se priznaju po fer vrijednosti. To se vezuje za porast sredstava ili smanjenje obaveza. Kada je to ugovorom sa donatorima određeno, prihodi se priznaju u visini odobrenih troškova, a vezano za realizaciju projekata čiju je realizaciju Udruženje preuzelo. Kako Udruženje ne obavlja privrednu djelatnost, niti naplaćuje članske doprinose, prihodi se vezuju za odobreni i realizovani budžet, u skladu sa ugovorima koji su zaključeni sa donatorom (donatorima).

Kamate se priznaju u prihode srazmjerno vremenu korištenja sredstva od strane dužnika, a u skladu sa ugovorom ili zakonom.

Rashodi

Rashod se priznaje odmah u obračunskom periodu kada izdatak ne ostvaruje buduće ekonomske koristi, ili kada je nastala obaveza, a nema uslova da se prizna kao imovinska pozicija. Svi rashodi koji se odnose na obračunski period obuhvaćeni su u finansijskim izvještajima.

Dokumentacija i knjigovodstvene isprave – napomena revizora

Pregledom odgovarajućeg reprezentativnog uzorka dokumenata, njihove formalne i računске tačnosti, valjanosti poslovnog događaja, priznavanja i prezentacije u knjigovodstvu, nismo naišli na pitanja koja bi nam ukazivala na nevjerodostojnost, netačnost ili nelegitimnost poslovnih događaja i dokumenata.

Takođe, analitičkim procedurama smo se dodatno uvjerali u ispravnost naših stajališta da u pregledanoj dokumentaciji nema potvrde da su se priznali poslovni događaji koji se eventualno ne bi ticali Transparency International, odnosno lica sa stalnim angažmanom ili zaposlenjem u Udruženju, osim računa za električnu i toplotnu energiju, plin i fiksni telefon, koji su glasili na lica od kojih je zakupljen poslovni prostor u B.Luci i Sarajevu. Ovakvi aranžmani se preciziraju odgovarajućim ugovornim odnosom.

Međutim, s obzirom na naimenovanje računa na fizička lica, a ne na Transparency International, moguć je poseban odnos poreskih organa prema ovim isplatama jer bi se ta plaćanja mogla uzeti kao namirenje ličnih rashoda trećih lica. Ova pitanja su prvenstveno pravne prirode, o čemu je u usmenom razgovoru upoznata i uprava Udruženja.

Nakon statističkog uzorkovanja, inspekcije i analitičkih postupaka koji su provedeni za pojedine stavke objelodanjenih rashoda (primanja koordinatorka projekta i spoljnih saradnika, nabavka računarske opreme, obaveza i plaćanja najamnine, režijskih

troškova i dr.), uvjerali smo se da u dokumentaciji postoje isprave o objelodanjenim troškovima, nabavkama opreme i inventara odnosno obavezama.

6. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Ovjereni i potpisani obrasci standardnih šema finansijskih izvještaja koji se odnose na poslovnu 2014. godinu dostavljeni su u zakonom propisanom roku instituciji određenoj da u ime Poreskog organa prima i vrši obradu dostavljenih finansijskih izvještaja.

Sugestije koje će se prezentovati ne sadrže imperativni stav o pogreškama ili materijalno značajnim nedosljednostima u primjeni računovodstvenih propisa, nego se daju sa svrhom da finansijsko izvještavanje bude potpuno usklađeno sa standardima koji se mogu koristiti kod udruženja i fondacija koje osnivaju građani, a finansiraju se iz dotacija, članarina, nepovratnih sredstava i drugih izvora, bez obavljanja profitnih aktivnosti.

BILANS STANJA
(SKRAĆENA ŠEMA)
na dan 31.12.2014. godine

u KM

POZICIJA	Broj note	Iznos tekuće godine			Iznos preth. god.(poč.st.)
		Bruto	Ispravka	Neto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A. SREDSTVA		344.952	38.101	306.851	81.342
I STALNA SREDSTVA		89.418	38.101	51.317	27.758
Nekretnine, postrojenja i oprema	1	89.418	38.101	51.317	27.758
Bilološka imovina					
Goodwill					
Ostala nematerijalna sredstva (istraživanje i razvoj, patenti, licencije, avansi i dr.)					
Ulaganja u pridružena pravna lica					
Ostali dugoročni plasmani					
Odložena poreska sredstva					
II TEKUĆA SREDSTVA		255.534	0	255.534	53.584
Zalihe					
Dati avansi	2	2.791	0	2.791	66
Potraživanja od prodaje					
Druga potraživanja	3	4.532	0	4.532	4.271
Kratkoročni finansijski plasmani					
Gotovina i ekvivalenti gotovine	4	248.211	0	248.211	49.247
Aktivna vremenska razgraničenja					
B IZVORI SREDSTAVA				306.851	81.342
I. KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PREDUZEĆA				0	0
Osnovni kapital					
Upisani a neuplaćeni kapital					
Ostali kapital (emisiona premija)					
Rezerve (ukupno)					
Dobit(ukupno)					
Gubitak (ukupno)					
II. MANJINSKI INTERESI					
III. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE				0	0
Dugoročna rezervisanja					
Dugoročni krediti i dugoroč.lizing					
Odložene poreske obaveze					
Ostale dugoročne obaveze					
IV. KRATKOROČNE OBAVEZE	5			306.851	81.342
Kratkoročni krediti i druge kratkoročne fin.obaveze					
Obaveze prema dobavljačima				3.965	6.367
Obaveze za zarade				3	2.839
Obaveze za PDV					
Obaveze za ostale poreze i doprinose				614	303
Pasivna vremenska razgraničenja				290.269	70.343
Odložene poreske obaveze					
Ostale kratkoročne obaveze				12.000	1.490

BILANS USPJEHA
(SKRAĆENA ŠEMA)
za.2014. godinu

u KM

P O Z I C I J A	Broj note	I Z N O S	
		Tekuća 2012. godina	Prethodna god.
1	2	3	4
POSLOVNI PRIHODI	6	608.090	573.657
Prihodi od prodaje		0	0
Ostali poslovni prihodi		608.090	573.657
Aktiviranje učinaka i promjena vrijednosti zaliha učinaka		0	0
POSLOVNI RASHODI	7	616.341	570.236
Nabavna vrijednost prodane robe		0	
Troškovi materijala		24.801	27.439
Troškovi zarada naknada zarada i ostali lični rashodi		375.637	268.963
Troškovi proizvodnih usluga		126.932	76.414
Troškovi amortizacije		10.378	16.549
Nematerijalni troškovi		76.332	179.714
Troškovi poreza i doprinosa		2.261	1.157
Ostali poslovni rashodi			
POSLOVNI DOBITAK			3.421
POSLOVNI GUBITAK		8.251	0
Finansijski prihodi	8	79	1.136
Finansijski rashodi	8a	195	1.857
DOBITAK REDOVNE AKRTIVNOSTI			2.700
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI		8.367	0
Ostali prihodi	9	8.378	94
Ostali rashodi	9a	11	2.794
Prihodi od usklađivanja vrij.inovine			
Rashodi od usklađivanja vrij.inovine			0
Prihodi po osnovu promjena rač.politika i ispravke poč.greške			0
Rashodi po osnovu promjena rač.politika i ispravke poč.greške			0
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		0	0
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		0	0
Porez na dobit			
NETO DOBIT PERIODA	10	0	0
GUBITAK PERIODA		0	0

Napomena br. 1 – Stalna imovina

U 2014. godini Udruženje je u nabavku opreme uložilo iznos 38.668 KM i to su kapitalni izdaci koji su prihvaćeni od strane donatora. Evidentiranje nabavki izvršeno je na osnovu računa dobavljača. Najveći dio ovog iznosa se odnosi na nabavku jednog putničkog automobila.

Amortizacija je obračunata na iznos nabavne vrijednosti opreme i inventara, a prema stopama iz Nomenklature sredstava koja se amortizuju.

Nabavke uređaja manje vrijednosti evidentirane su na odgovarajućem računu stalne imovine. Nabavna vrijednost sitnog inventara priznata je kao rashod u godini nabavke, što je u skladu sa politikom priznavanja rashoda sitnog inventara u 100 % iznosu.

Napomena br. 2 – Dati avansi

Pozicija datih avansa u iznosu od 2.791 KM se odnosi na unaprijed plaćene troškove revizije, pretplate na stručne časopise i troškove komunalnih usluga.

Napomena br. 3 – Kratkoročna potraživanja

Pozicija potraživanja u iznosu od 4.532 KM u najvećem dijelu se odnosi na dugovna salda poreza koji su plaćeni na osnovicu za autorska djela koja nije bila umanjena za normirane troškove, što je utvrđeno sravnjenjem poreskih kartica i poreskih prijava koje je Udruženje dostavilo u područnu jedinicu PU RS.

Ova potraživanja su kako slijedi:

-	potraživanja za doprinose na lična primanja	775 KM
-	potraživanja za poreze	3.511 KM
-	potraživanja za više plaćen doprinos za solidarnost	245 KM

Napomena br. 4 – Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovinu čine:

OPIS	IZNOS
Novčana sredstva kod Nova banka ad	244.332
Novčana sredstva kod Nova banka ad – devizni račun	1.880
Novčana sredstva u blagajni	1.999
UKUPNO	248.211

Napomena br. 5 – Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze su prikazane kako slijedi:

OPIS	IZNOS
Dobavljači u zemlji	3.759
Dobavljači u inostranstvu	205
Obaveze za zarade i naknade zarada	3
Obaveze prema fizičkim licima	12.000
Obaveze za naknadu za vode	212
Obaveze za doprinose	26
Obaveze za poreze	376
Pasivna vremenska razgraničenja	290.269
UKUPNO	306.850

Obaveze prema dobavljačima iskazane u ukupnom iznosu od 3.759 KM se odnose na obaveze za isporučene struju, vodu, grijanje, telefon, internet i druge slične usluge i to po zaprimljenim decembarskim fakturama, kao i na obaveze prema drugim dobavljačima za isporučena dobra i usluge koji su vezani za realizaciju projekata.

Obaveze za zarade i naknade zarada u iznosu od 3 KM se odnose na obavezu za porez na zarade i naknade zarada.

Obaveze prema fizičkim licima se odnose na obaveze po osnovu ugovora o autorskom djelu.

Nakon umanjnja odobrenih sredstava za realizovane i priznate troškove i amortizaciju koja se odnosi na stalnu imovinu, saglasno usvojenim budžetima i tempu realizacije programa aktivnosti, kao najznačajnija stavka na strani izvora finansiranja pojavljuju se neiskorišćena sredstva donatora, tako da se pozicija primljeni avansi formira kao obaveza prema finansijerima pojedinih projekata (Fond „Otvoreno društvo“, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke, National Endowment for Democracy (NED), Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, Udruženje Centri civilnih inicijativa CCI, Foreign and Commonwealth Office, SIDA, Evropska komisija i dr.). Ukupno se na k. 493 – Primljene (neurošene) donacije evidentira saldo od 290.269 KM.

Napomena br. 6 – Poslovni prihodi

Skoro jedini izvor finansiranja iz kojega se formira prihod kancelarije TI, jesu sredstva donatora i finansijera pojedinih projekata.

U nastavku se daje pregled projekata, sa internim oznakama, a koji su realizovani ili djelomično realizovani u godini za koju se revizija vrši:

- „Inicijativa partnerstva za otvorenu vlast“
- „Podrška nezavisnosti organima za provođenje zakona u otkrivanju slučajeva korupcije“
- Transparentnost finansiranja političkih partija 2014
- Projekat održivosti civilnog društva u BiH
- PARM
- Jačanje lokalne uprave
- NIS
- „Advocacy and Legal Advice Centre“ i dr.

Iskorišćenost sredstava prati dinamiku odobrenog budžeta i priznatih rashoda.

Treba napomenuti da se prihodi u 2014. godini vezuju i za realizaciju dijela projekata koji nisu okončani u 2013. godini, ali je priznat i dio prihoda za projekte koji se nastavljaju realizovati u tekućoj 2015. godini.

Napomena br. 7 – Poslovni rashodi

OPIS	IZNOS
Troškovi ostalog materijala i goriva	24.801
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	375.637
Troškovi proizvodnih usluga	126.932
Troškovi amortizacije	10.378
Nematerijalni troškovi	76.332
Troškovi poreza i doprinosa	2.261
UKUPNO:	616.341

Troškovi materijala su vezani za priznate rashode kancelarijskog materijala, sredstava za održavanje higijene i drugog potrošnog materijala koji se koristi u redovnim aktivnostima kancelarije, kao i troškove goriva za putničko vozilo. Evidentiranje ovih rashoda vrši se na osnovu pojedinačnih računa dobavljača.

U troškove energije svrstavaju se rashodi evidentirani na osnovu računa elektrodistributivnog preduzeća o utrošenoj električnoj energiji, gradske toplane o utrošku toplotne energije kao i računa o utrošku plina. Kako je već pomenuto, kada su ovi troškovi u pitanju, zbog činjenice da se isti vezuju za vlasnike prostora koje Udruženje koristi, računi za ove izdatke glase na fizička lica, a ne na TI.

Plate i naknade plata kao i druga lična primanja obračunata su u skladu sa ugovorom o zapošljavanju i važećim propisima koji uređuju obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Na osnovu tako utvrđenih obaveza izvršeno je zaduženje troškova poslovanja.

Troškovi proizvodnih usluga se odnose na telekomunikacione, transportne, troškove zakupa poslovnih prostorija, opravke i održavanja opreme i druge imovine Udruženja.

Troškovi amortizacije su obračunati na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava prema stopama amortizacije iz Nomenklature sredstava koja se amortizuju.

Kao materijalno značajni nematerijalni troškovi pojavljuju se rashodi promocije ukupnog rada TI kao i troškovi javne kampanje u sredstvima informisanja (dnevne i periodične novine i dr.), naknade za autorska prava, a slijede troškovi promocije i javne kampanje. Značajni su takođe i troškovi zakupa, naknada u vezi službenih putovanja (smještaj i putni troškovi), troškovi platnog prometa, administrativnih i sudskih taksa i dr.

Svaku isplatu autorskog honorara prati ugovor zaključen između TI i autora, bilo da je to lice zaposleno u kancelariji ili je vanjski saradnik.

Troškovi poreza i doprinosa čine troškovi naknade za korištenje voda, naknade koja se plaća prilikom registracije vozila, doprinosi na isplate volonteru, doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida i drugi porezi.

Napomena br. 8 i 8 a - Finansijski prihodi i Finansijski rashodi

Finansijske prihode čine prihodi po osnovu pozitivnih kursnih razlika i iskazani su u iznosu od 79 KM.

Finansijske rashode čine rashodi kamata (65 KM) i negativne kursne razlike (130 KM).

Napomena br. 9 i 9 a - Ostali prihodi i Ostali rashodi

Ostale prihode u ukupnom iznosu od 8.378 KM čine prihodi po osnovu kupovine novog automobila po sistemu staro za novo vozilo, jer je vrijednosti starog automobila priznate u višem iznosu od njegove knjigovodstvene vrijednosti, te prihodi od smanjenja i otpisa poreskih i drugih obaveza.

Ostale rashode u ukupnom iznosu od 11 KM odnose se na gubitke po osnovu rashodovanja zaliha materijala, robe i ostale rashode.

Napomena br. 10 - Poslovni rezultat - višak/manjak prihoda nad rashodima

Neprofitni karakter Udruženja uslovljava da se prihodi priznaju samo u visini rashoda koje je donator i davalac finansijskih sredstava predvidio u odobrenom budžetu za kalendarsku godinu ili njen dio. Pravdanje primljenih sredstava vrši se po svakom projektu, a godišnji prihodi se priznaju samo u visini odobrenih rashoda, uz toleranciju koja je unaprijed definisana. Na ovaj način se vrši izravnanje prihoda i rashoda, tako da se višak prihoda nad rashodima ne iskazuje.

7. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Zaključno sa 31.12.2014. godine, Udruženje je imalo pokrenute sudske sporove, čiji je pregled sa procijenjenim vrijednostima dat u narednoj tabeli:

Sudski sporovi	Ko je pokretač	Datum pokretanja spora	Trenutni status	Procjenjena vrijednost spora
Tužba protiv Opštine Berkovici OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	9.10.2014	Tužba usvojena, nismo ništa plaćali	200,00
Tužba protiv Agencije za osiguranje depozita BiH OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	4.6.2014	Postupak je u toku do sada smo platili sudsku taksu 100	1.077,50
Tužba protiv AKAZ FBIH OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	13.8.2014	Tuženi donio rješenje u toku postupka, a sud nije donio odluku, sud će donijeti odluku da se spor obustavlja	200,00
Tužba protiv Centralne banke BiH OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	15.7.2014	Postupak u toku	1.177,50
Tužba protiv Fed.min.za pitanja boraca i invalida OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	19.6.2014	Postupak u toku	200,00
Tužba protiv Grada Banjaluka OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	26.9.2014	Postupak u toku	200,00
Tužba protiv JZU Dom zdravlja Jajce OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	26.9.2014	Postupak je obustavljen jer je tuženi u toku postupka dostavio rješenje, od procjenjene vrijednosti smo platili 20	200,00
Tužba protiv Min obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ZHK OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	3.9.2014	Uplatili taksu na tužbu 100	200,00
Tužba protiv Min prostornog uređenja KS OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	24.6.2014	Postupak u toku	200,00
Tužba protiv Min stambene politike KS OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	13.8.2014	Postupak u toku	200,00
Tužba protiv Min za rad,soc politiku, raseljena lica i izbjeglice KS OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	24.6.2014	Postupak u toku	200,00
Tužba protiv Ministarstva poljoprivrede RS	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	17.7.2014	Sud obustavio postupak jer je tuženi u toku postupka donio	877,50

			rješenja, ali je sud obavezao tuženog da snosi troškove	
Tužba protiv Ministarstva pravde BiH	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	27.10.2014	platili 100 KM taksu na tužbu	400,00
Tužba protiv Ministarstva prosvete i kulture RS OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	10.7.2014	Postupak u toku- platili taksu 100	877,50
Tužba protiv Ministarstva unutrašnjih poslova RS OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	16.7.2014	Postupak u toku	877,50
Tužba protiv Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	26.3.2014	Postupak obustavljen- tuženi u toku spora dostavio rješenje	0,00
Tužba protiv MUP Kantona Sarajevo	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	25.11.2014	Postupak u toku	200,00
Tužba protiv Općine Ilidža OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	19.6.2014	Postupak u toku	200,00
Tužba protiv Općine Novi Grad Sarajevo	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	13.11.2014	Postupak u toku	200,00
Tužba protiv Opštine Brod OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	4.9.2014	Tužba je odbijena, u toku je postupak po žalbi, mi smo platili 400 KM za taksu na tužbu i ne presudu i žalbu	1.277,50
Tužba protiv Opštine Milići OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	19.6.2014	Postupak u toku	200,00
Tužba protiv Opštine Prnjavor OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	30.6.2014	Tužba je usvojena	877,50
Tužba protiv Opštine Vlasenica	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	24.3.2014	Tužba usvojena	877,50
Tužba protiv Rep.uprave za insp poslove (Insp.rada)	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	16.4.2014	Tužba usvojena - u toku je postupak po žalbi tuženog - nama tuženi treba da isplati	1.077,50

Tužba protiv Republičke uprave za inspeksijske poslove RS	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	16.4.2014	Tužba usvojena - u toku je postupak po žalbi tuženog - nama tuženi treba da isplati	1.077,50
Tužba protiv RUGIP OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	11.9.2014	Postupak u toku	877,50
Tužba protiv Tužilaštva BiH	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	20.10.2014	platili 100 KM taksu na tužbu	400,00
Tužba protiv Uprave za indirektno oporezivanje BiH OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	17.7.2014	Platili 100 KM taksu na tužbu	1.177,50
Tužba protiv Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH OGP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	16.7.2014	Tužba odbijena izjavili žalbu, žalba je usvojena i donesena drugostepena presuda i troškovi u našu korist, sud nije odlučio o troškovima pa smo podnijeli zahtjev o procjeni troškova, platili taksu na presudu 200	1.077,00
Tužba za Cenić-Topić	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	16.4.2014	Postupak u toku, platili 500 KM takse , za tužbu je 712 KM troškovnik advokata	Biće još troškova u ovom postupku tako da se ne zna tačna vrijednost spora
Tužba za Oštru nulu PP	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	9.4.2014	Postupak u toku, parnični predmet, patili 200 taksu na tužbu, a troškovnik advokata na sastavljanje tužbe 234	Biće još troškova u ovom postupku tako da se ne zna tačna vrijednost spora

TI-Tuzba protiv RUGIP, 16.01.2014.g.	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	16.1.2014	Postupak u toku	877,50
Tužba protiv Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2014.g.	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	28.11.2014	Postupak u toku, platili 100 KM taksu na tužbu	400,00
Tužba BUKA, TI BiH, Helsinški parlament građana BL	Udruženje građana borba protiv korupcije BiH	16.4.2014	Postupak u toku, troškovnik advokata 819 KM	Biće još troškova u ovom postupku tako da se ne zna tačna vrijednost spora

8. PORESKE RIZICI

Poreski sistem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uređen je na osnovu principa da se indirektni porezi (carina, akciza, PDV i putarine) uređuju na nivou BiH, dok se svi ostali porezi (porez na dobit, dohodak građana, imovinu, takse, naknade), kao i doprinosi socijalnog osiguranja, uvode na entitetskom nivou. Za poreske obveznike veliki problem predstavlja česta izmjena zakona kao i podzakonskih akata koji uređuju oblast poreza, za razliku od većine razvijenijih tržišnih privreda koje imaju stabilan poreski sistem.

Kada je praktična primjena poreskih zakona u pitanju često postoje razlike u mišljenju između pojedinih nadležnih državnih organa vezano za pravnu interpretaciju pojedinih zakonskih odredbi. Ove pojave mogu dovesti do neizvjesnosti. U nekim slučajevima po istom poreskom pitanju se javlja zakonska nadležnost više inspekcijskih organa (npr. spoljnotrgovinski promet, pitanja carina i devizne kontrole).

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Preduzeća mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat drugačijeg tumačenja i primjene zakona od strane uprave u odnosu na inspekcijske organe, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Preduzeću može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata.

U skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske i Zakonom o indirektnom oporezivanju BiH, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajno viši od onog u zemljama sa stabilnim i razvijenijim poreskim sistemom.